


# BARATIWA BA RONA BA A RETLHOKA A RE ENTENG KGATLHANONG LE COVID-19 GO NETEFATSA GORE RE TENG GO BARATIWA BA RONA

## A ONE OITSE?

- Fa e le gore o na le dingwaga di le 18 le go feta, ga o a tshwanela go leta! E ya kwa lefelong le le fa gaufi le wena gore o entiwe.
- O ka nna fela wa iponagatsa kwa lefelong la go enta, ntle le go dira peelano kwa o tla kwadisiwang le go entiwa kwa teng.
- O ka nna wa potlakisa thulaganyo ka go kwadisa mo go <https://vaccine.enroll.health.gov.za> pele o ya kwa lefelong.
- Bao ba sa kgoneng go fitlhelela inthanete ba ka kwadisa ka SMS ka go leletsa \*134\*832\* nomoro ya gago ya ID#. Fa e le gore ga o na nomoro ya ID, leletsa \*134\*832#.
- Kwadiso gape e ka diriwa ka nomoro ya Whatsapp ya COVID ka go romela "REGISTER" go 0600 123 456.
- Ditirelo tsa kwadiso ka SMS le WhatsApp ke mahala; ga go tlhokagale gore o nne le data kgotsa airtime go fitlhelela tirelo.
- Go botlhokwa gore o apare sethibetsa nko le molomo, go netefatsa gore ga lo atamelane le go tlhapa mabogo ka sesepa kgotsa dirisa sebolayaditwatsi sa mabogo se senang le tagi le go bula matlabaphefo gore mowa o o phepa o tsene.
- COVID-19 e tswelapele go anama fela go entiwa ke tsela fela e le nosi ya go emisa mogare mo baaging ba rona.
- Fa fela o entilwe, o sireletsegile sentle kgatlhano le bolwetse jo bo tseneletseng, go ya kwa bookelong le go tlhokafala.
- Ka go enta batho ba bantsi, re ka fokotsa botlhokwa jwa dikgato tsa thibelo jaaka go laola metsamao go go gagametseng le go beelwa maparego.

A RE ENTENG KGATLHANONG LE COVID-19 GORE RE TLE RE KGONE GO BOELA GAPE GO ETELA MAFELO A RE A RATANG LE GO BONA BATHO BA RE BA RATANG.



public works  
& infrastructure

Department:  
Public Works and Infrastructure  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

STAY  
SAFE

PROTECT SOUTH AFRICA

TOGETHER WE CAN BEAT THE CORONAVIRUS